

Phrases codées

- 1- Raksha est la mère louve
- 2- Wontolla est un loup
- 3- Bagheera est une panthere
- 4- Baloo est un ours brun
- 5- Nag est un cobra noir
- 6- Baloo est le docteur de la loi
- 7- Chil est un vautour
- 8- Mowgli appelle Chil avec le maitre-mot
- 9- Mowgli est un petit homme
- 10- Rikki-tikki-tavi est une mangouste
- 11- Shere Khan est un tigre
- 12- Bagheera enseigne la chasse
- 13- Akela est le chef de la meute
- 14- Kaa est un python
- 15- Hathi est un éléphant
- 16- Hathi déclare la trêve de l'eau
- 17- Tabaqui est un chacal
- 18- Tous craignent Tabaqui qui a souvent la rage

-Phrase 1- codé sur www.les-scouts.com/codage

.-./.-/-.-./.../..../.-/ /./.../-/ /.-.../.-/

/--/./.-././ /.-.../---/..-./...-././

- Phrase 2- codé sur www.les-scouts.com/codage

.-./---/-.-./-/----/.-.../.-.../.-/ /./.../-/

/..-/-./ /.-.../---/..-./.-./

- Phrase 3 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.../.-/---./.../././.-./.-/ /./.../-/

/..-/-././ /.-.../.-/-.-./-/-..././.-././

- Phrase 4 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.../.-/.-../---/---/ /./.../-/ /..-/-./

/---/..-/.-./.../ /-.../.-./..-/-./

- Phrase 5 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-./.-/---./ /./.../-/ /..-/-./

/-.-./---/-.../.-./.-/ /-./---/../.-./

- Phrase 6 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.../.-/.-../---/---/ /./.../-/ /.-..././

/-../---/-.-./-./...-./.-./ /-.././ /.-.../.-/

/.-.../---/../

- Phrase 7 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.-./.../.../.-.../ /./.../-/ /..-/-./

/...-./.-/..-/-/---/..-/.-./

- Phrase 8 – codé sur www.les-scouts.com/codage

--/---/.--/--./.-..//.-/..--./..--././.-../.-..//

/-.-./.../.../.-..//.-/...-./-.-././.-..//

/--/.-//..-/.-././-....-/--/---/-/

- Phrase 9 – codé sur www.les-scouts.com/codage

--/---/.--/--./.-..// //.../-/ //..-/-/

/.-.-././-//..-// //.../---/--/--/./

- Phrase 10 – codé sur www.les-scouts.com/codage

.-./.../-.-/-.-//..-....-//..-.-/-.-//..-....-

/-/.-//...-// //.../-/ //..-/-./

/--/.-/-./--./---/..-//.../-/./

- Phrase 11 – codé sur www.les-scouts.com/codage

.../..././.-./ //.-./.../.-/-/

//.../-/ //..-/-/ /-//..-//.-./

- Phrase 12 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.../.-/--./...//./.-./-/
//.-./...//.../--./-././

//.-./...//.../--./-././

/.-.../.-/ /-.-./.../.-/...//...//

- Phrase 13 – codé sur www.les-scouts.com/codage

.-/-.-//./.-.../.-/ //./.../-/ //.-...//

/-.-./...//...-./ /-...// //.-.../.-/

/--//./..-/-//

- Phrase 14 – codé sur www.les-scouts.com/codage

-.-//.-//.-/ //./.../-/ //..-/-./

/.--./-.---/-/.../---/-./

- Phrase 15 – code sur www.les-scouts.com/codage

..../.-/-/...//..//./.../-/

//..-/-./

//./.-...//./.-.-./.../.-/-.-/-/

- Phrase 16 – codé sur www.les-scouts.com/codage

..... / . - / - / / .. /
/ - .. / . / - . - . / . - .. / . - / . - . / . /
/ . - .. / . - / / - / . - . / . / ... - / . /
/ - .. / . / / . - .. / ' / . - / .. - /

- Phrase 17 – codé sur www.les-scouts.com/codage

- / . - / - / . - / - - . - / .. / .. /
/ . / ... / - / / .. - / - . /
/ - . - . / / . - / - . - . / . - / . - .. /

- Phrase 18 – codé sur www.les-scouts.com/codage

- / - - - / .. - / ... /
/ - . - . / . - . / . - / .. / - - . / - . / . / - . / - /
/ - / . - / - / . - / - - . - / .. - / .. /
/ - - . - / .. - / .. / / . - /
/ ... / - - - / .. - / ... - / . / - . / - /
/ . - .. / . - / / . - . / . - / - - . / . /